



Central University of  
Technology, Free State

## HO SEBELE TSA LAPENG

### TSE BOHLOKWA



Melawana yohle  
ya CUT e ntse e  
latelwa.



Ikamahanye le  
dihora tse  
tlwaelehileng tsa  
tshebetso.



Araba mohala le  
imeili.



Ditaelo di ntse di  
latelwa.



Tsitlallela ho fana ka  
ditshebeletso tsa  
maemo a hodimo.



- Nnetefatsa hore o na le disebediswa tse nepahetseng.
- Sireletsa le ho boloka disebediswa tsa hao.
- Tjhatjha disebediswa tsa hao ho qoba mathata ha motlakase o ka tima.
- Nnetefatsa hore o sebakeng se nang le kgokahano e ntle.
- Boloka mosebetsi wa hao ka metjha e fapaneng (back up).
- Dula o buisana le bomphato ba hao kgafetsa.
- Ikopanye le mookamedi wa hao ho ya tumellano ya lona.



- Iketsetse sebaka seo o tla sebeletsa ho sona.
- Hlola kgateelopele ya hao.
- Iketsetse lenane la mesebetsi eo o tla e etsa ka letsatsi.
- Tsitlallela ho phetha mesebetsi ya hao ya letsatsi.
- Fokotsa ditshitiso.
- Nka kgefutso.



Hlola bophelo ba hao mme o ele hloko matshwao a tshwaetso. Dula o itlhakisa hape o ja dijo tse matlafatsang. Fokotsa ho kopana le batho mme o ipoloke.



Nnetefatsa hore o itekanetse kelellong. Sebedisa ditshebeletso tsa tshehetso tsa CUT. Itlolake, o se hlahella feela ha o hloka thuso.

Ha o hloka lesedi le batsi, etela  
<https://www.cut.ac.za/coronavirus>

Ha o hloka tshehetso:

Careways: 0800 004 7700 | SMS 31581 |  
care@carewaysgroup.com OR wellness@cut.ac.za